
Summary of Anomalies:

station info

MM orbit 67648 EGOI data missing	29-MAR-2008 00:29:18.002 - 29-MAR-2008 00:40:20.538	662.53600 [sec]
HO orbit 67649 EGOI data missing	29-MAR-2008 02:01:23.659 - 29-MAR-2008 02:09:30.569	486.91000 [sec]
BE orbit 67650 EGOI data missing	29-MAR-2008 03:15:55.645 - 29-MAR-2008 03:29:16.025	800.38000 [sec]
BE orbit 67651 EGOI data missing	29-MAR-2008 04:57:01.575 - 29-MAR-2008 05:04:59.165	477.59000 [sec]
MM orbit 67653 EGOI data missing	29-MAR-2008 08:59:13.567 - 29-MAR-2008 09:09:01.770	588.20300 [sec]
MA orbit 67653 EGOI data missing	29-MAR-2008 08:20:07.083 - 29-MAR-2008 08:31:15.590	668.50700 [sec]
MA orbit 67654 EGOI data missing	29-MAR-2008 09:58:34.947 - 29-MAR-2008 10:11:39.776	784.82900 [sec]
MM orbit 67655 EGOI data missing	29-MAR-2008 12:19:25.139 - 29-MAR-2008 12:31:55.335	750.19600 [sec]
MA orbit 67655 EGOI data missing	29-MAR-2008 11:40:00.575 - 29-MAR-2008 11:46:53.138	412.56300 [sec]
BE orbit 67657 EGOI data missing	29-MAR-2008 14:32:41.446 - 29-MAR-2008 14:45:52.161	790.71500 [sec]
CM orbit 67657 EGOI data missing	29-MAR-2008 15:10:31.852 - 29-MAR-2008 15:17:36.434	424.58200 [sec]
CM orbit 67658 EGOI data missing	29-MAR-2008 16:47:23.220 - 29-MAR-2008 16:59:31.456	728.23600 [sec]
MM orbit 67660 EGOI data missing	29-MAR-2008 20:36:23.243 - 29-MAR-2008 20:49:07.246	764.00300 [sec]
MA orbit 67660 EGOI data missing	29-MAR-2008 19:36:04.542 - 29-MAR-2008 19:48:01.383	716.84100 [sec]
MM orbit 67661 EGOI data missing	29-MAR-2008 22:16:23.814 - 29-MAR-2008 22:28:52.654	748.84000 [sec]
MA orbit 67661 EGOI data missing	29-MAR-2008 21:14:32.644 - 29-MAR-2008 21:27:47.776	795.13200 [sec]
KS orbit 67655 EGOI data gap	29-MAR-2008 11:30:04.681 - 29-MAR-2008 11:31:05.252	60.571000 [sec]
KS orbit 67657 EGOI data gap	29-MAR-2008 14:47:54.575 - 29-MAR-2008 14:48:55.947	61.372000 [sec]
KS orbit 67658 EGOI data gap	29-MAR-2008 16:25:34.470 - 29-MAR-2008 16:26:35.532	61.062000 [sec]
KS orbit 67659 EGOI data gap	29-MAR-2008 18:03:21.500 - 29-MAR-2008 18:04:37.629	76.129000 [sec]
MS orbit 67655 EGOI data gap	29-MAR-2008 11:43:00.112 - 29-MAR-2008 11:44:05.329	65.217000 [sec]
MI orbit 67658 EGOI data gap	29-MAR-2008 16:53:43.199 - 29-MAR-2008 16:57:08.577	205.37800 [sec]
SG orbit 67650 EGOI data gap	29-MAR-2008 03:26:54.317 - 29-MAR-2008 03:28:35.324	101.00700 [sec]
CM orbit 67650 EGOI data gap	29-MAR-2008 04:23:24.813 - 29-MAR-2008 04:25:47.666	142.85300 [sec]

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
start time 14:50:19.951, orbit 67657,
(increase of intensity of PMD readouts during available
solar calibration measurements data:
15478 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

GOME Daily Reports Analysis 29 March 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>> GOME North Polar View operated
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK

Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK